



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA**

Broj: 03/1-18321/2-19

Podgorica, 07. avgust 2019. godine

Poreska uprava na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, Dalmatinska 188, donosi

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice br. 128918 od 24.07.2019. godine, pa im se dozvoljava pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na - kopije osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za JP "Radio i televizija Crne Gore" Podgorica i kopije finansijskih izvještaja za JP "Radio i televizija Crne Gore" Podgorica za 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 22,05 € koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna uplatiti u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Ograničava se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora - MANS pristup informaciji iz stava 1 ovog zahtjeva koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na jedinstveni matični broj, broj telefona i adresu fizičkih lica (direktora, osnivača, vlasnika...) dakle, na lične podatke propisane članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Odbija se kao neosnovan zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS br. 128918 od 24.07.2019. godine u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskih izvještaja za 2002. i 2003. godinu, za JP "Radio i televizija Crne Gore" Podgorica.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, podnijela je Poreskoj upravi Crne Gore zahtjev br. 128918 dana 24.07.2019. godine, kojim je tražen pristup informacijama - dostavom kopije osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom

dokumentacijom i finansijskih izvještaja za period od 2002. do 2014. godine za JP "Radio i televizija Crne Gore" Podgorica.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje tražene informacije opisane u stavu 1 dispozitiva pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na način što će se kopija akata dostaviti na adresu Dalmatinska 188, Podgorica, uz ograničenje iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koja se odnose na brisanje ličnih podataka, propisanih članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 397 stranica, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i člana 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br. 66/16) kojim je u članu 2 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,05 €, određuje se naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 22,05 €, od čega na ime kopiranja informacije 19,85 € i na ime dostavljanja informacije u iznosu od 2,20 €.

Uvidom u sadržaj tražene informacije Poreska uprava je utvrdila da dio iste opisan stavom 4 dispozitiva ovog rješenja sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG (osnivača, vlasnika, direktora,...), adresu, broj telefona..., radi čije je zaštite članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Članom 2 stav 1 Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obrađivati za namjenu koja je određena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju. Lični podaci se, u skladu sa stavom 2 ovog člana, ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

S obzirom na prirodu tražene informacije, organ nalazi da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Poreskoj upravi, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da se tražena informacija iz stava 5 dispozitiva rješenja, ne nalazi u dokumentima koji su u njegovom posjedu, odnosno kopije finansijskih izvještaja za periode navedene u stavu 5 dispozitiva nijesu podnešeni Poreskoj upravi, tako da se zahtjevu ne može udovoljiti.

Informacija u posjedu organa vlasti, kako je propisano članom 9 stav 1 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja.

Napominjemo, da je tražena informacija u dijelu koji se odnosi na finansijski izvještaj za JP „Radio i televizija Crne Gore“ Podgorica za 2014. godinu javno objavljena na sajtu Poreske uprave Crne Gore www.poreskauprava.gov.me – pregled finansijskih izvještaja, pa u skladu sa članom 26 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ovaj organ nije u obavezi da iste dostavlja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, a shodno članu 17 tačka 9 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG" br. 018/19).



DIREKTOR,
Miomir M. Mugoša

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miomir M. Mugoša", written over the official stamp.